



KJKP „TRŽNICE-PIJACE”

71000 Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 4a

Tel:+387 33 20 53 53, / Fax:+ 387 33 20 55

49

E-mail: kjkptrznicesa@bih.net.ba

.....
KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo

Id.br: 4200683020005

PB: 01071104

U/I : UF/1-2630/05

Br: 1752-2 /26

Sarajevo,17.08.2026.godine

Na osnovu člana 42. Statuta “KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa članom 7. stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 19/2021, 10/2022, 28/2023 i 32/2024), Direktor preduzeća donosi

ODLUKU

I

Utvrđuju se Pitanja za pismeni i usmeni ispit, te Lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit po Javnom oglasu, za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

1. 1. Samostalni računovođa..... 1 izvršioc

II

Pitanja za pismeni i usmeni ispit i Lista propisa i literature iz člana I, koji su sastavni dio ove Odluke, objaviće se na web stranici Preduzeća.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluka sa pitanjima za pismeni i usmeni ispit će se objaviti na web stranici Preduzeća prije raspisivanja javnog oglasa.



KJKP „TRŽNICE-PIJACE”

71000 Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 4a

Tel:+387 33 20 53 53, / Fax:+ 387 33 20 55

49

E-mail: kjkptrznicesa@bih.net.ba

.....
KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo

Id.br: 4200683020005

PB: 01071104

U/I : UF/1-2630/05

KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo

Direktor, Jasmin Terović

Prilog:

-Pitanja za pismeni i usmeni ispit i Lista propisa i literature

Pripremio: Lejla Delić

Dostaviti:

- Komisija za provođenje postupka prijema
- Odjel za pravne, kadrovske i opće posl.
- a/a



**PITANJA ZA PISMENI ISPIT I USMENI ISPIT, LISTA PROPISA I LITERATURE
OBLASTI IZ KOJE ĆE SE VRŠITI TESTIRANJE KANDIDATA PO JAVNOM OGLASU**

- PRAVILNIK O RADU KJKP“TRŽNICE-PIJACE“ D.O.O. SARAJEVO
- STATUT KJKP“TRŽNICE-PIJACE“ D.O.O. SARAJEVO
- PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA U KJKP“TRŽNICE
PIJACE“D.O.O.SARAJEVO
- ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH ("SLUŽBENI GLASNIK BOSNE I
HERCEGOVINE", BR. 39/2014, 59/2022 I 50/24)
- ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA "SL. NOVINE FBIH", BR. 8/2005, 81/2008, 22/2009
I 109/2012
- ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH",
BROJ: 81/09)
- ZAKON O POREZU NA DOBIT („SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH“, BROJ:
15/16 15/20)
- ZAKON O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BIH
("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH", BR. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001,
48/2001 - DR. ZAKON, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019,
4/2021 I 6/2023, 28/2023-odluka US, i 33/2025)
- ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BIH ("SLUŽBENE
NOVINE FBIH 15/2021)
- ZAKON O RADU FEDERACIJE BIH("SL. NOVINE FBIH", BR. 26/2016, 89/2018,
44/2022 I 39/2024)
- ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE
("SLUŽBENI GLASNIK BIH", BR. 9/2005, 35/2005, 100/2008, 33/2017, 46/2023 i 80/2023 i
20/2025)
- MEĐUNARODNIH STANDARDA FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
- MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

1. Šta je fiskalizacija:
2. Da li može neki postojeći printer da postane fiskalni:
3. Da li je moguće u kasi-printeru evidentirati vraćenu-reklamiranu robu:
4. Ko mora da uvede fiskalnu kasu:
5. Ispostavljanje fiskalnog računa je:
6. Ko nije obveznik poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit:
7. Osnovica za obračun poreza na dobit utvrđuje se:
8. Porezno nepriznatim rashodima smatraju se:
9. Porez na dobit plaća se po stopi od:
10. Doprinosi za obavezna osiguranja prema Zakonu se obračunavaju i plaćaju:
11. Kontrolu obračuna i uplate doprinosa vrši:
12. Javno preduzeće se prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH smatra subjektom
javnog interesa:
13. U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sačinjavanja finansijskih
izvještaja ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija:
14. Odgovornost za računovodstvene i knjigovodstvene poslove nosi:
15. Knjigovodstvena isprava prije knjiženja mora biti prekontrolisana sa stanovišta:
16. Poslovne knjige čine:



17. Pravno lice dužno je da izvrši popis imovine i obaveza:
18. Za priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objelodanjivanje pozicija u finansijskim izvještajima subjekti od javnog interesa, odnosno oni koji se pripremaju da postanu subjekti od javnog interesa u skladu sa važećim propisima primjenjuju MSFI za MSP (mala i srednja preduzeća):
19. Finansijske izvještaje čine:
20. Prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, subjektima od javnog interesa je propisano da moraju godišnje vršiti procjenu imovine i kapitala:
21. Prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, subjektima od javnog interesa je propisano da moraju osigurati posebne mehanizme kontrole sistema koji utiče na finansijsko izvještavanje (kroz uspostavljanje odjela interne revizije i odbora za reviziju):
22. S kojim licem se ne može zaključiti Ugovor o radu
23. Kako se zaključuje Ugovor o radu
24. Koliko traje puno radno vrijeme:
25. U koliko dijelova se može koristiti godišnji odmor:
26. Plaća i naknada plaće se isplaćuje:
27. Da li je firma u obavezi da obračuna i plati poreze i doprinose za dane neiskorištenog godišnjeg odmora, koje mu poslodavac nije u mogućnosti odobriti:
28. Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:
29. Konkurentski postupak u procesu javne nabavke primjenjuje se:
30. Ugovorni organ zasniva računanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavci na:
31. PDV se, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost bosne i hercegovine plaća na:
32. U poresku osnovicu prometa dobara i usluga za obračun PDV u skladu sa Zakonom o PDV BiH ne ulazi:
33. Na što se može primijeniti retrospektivni postupak u skladu s MRS 8:
34. Gubici po osnovi umanjenja vrijednosti imovine se iskazuju:
35. Dobici od ulaganja u nekretnine obuhvaćaju:
36. U skladu s pravilima u Okviru za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja kao obaveza se priznaje:
37. Prihodi od ukidanja neiskorištenih rezerviranja se priznaju ako:
38. Nematerijalna imovina može obuhvaćati:
39. Stalna sredstva se klasificiraju kao imovina namijenjena za prodaju:
40. Na što se može primijeniti retrospektivni postupak u skladu s MRS 8:
41. Nakon početnog priznanja (po nabavnoj vrijednosti) MRS 2 prilikom naknadnog vrednovanja zaliha dopušta/zahitjeva:
42. U skladu s MRS 12 – Porezi na dobit, odgođena porezna sredstva mogu se pojaviti u situaciji kada su:
43. Prema MRS 7 – Izvještaj o tokovima gotovine, pozitivan neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti utvrđen prema indirektnoj metodi bit će:
44. MRS 2 – Zalihe primjenjuje se na sredstva:
45. Pasivna vremenska razgraničenja trebaju se priznati u slučajevima:
46. Prema MRS 37 (zaokružite točne tvrdnje):
47. Primjena FIFO metoda u skladu s MRS 2 – Zalihe utjecat će na iskazivanje:
48. U skladu s MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, efekti poništenih revalorizacijskih rezervi priznatih prilikom vrednovanja stalne materijalne imovine prezentiraju se:
49. Alternativni model vrednovanja nepokretne imovine (model revalorizacije) može biti primijenjen ako je:



.....
KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo

Id.br: 4200683020005

PB: 01071104

U/I : UF/1-2630/05

50. Pozitivni efekti promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koji se prate prema modelu revalorizacije uključuju se:
51. Prema MRS 16, u trošak stjecanja (nabavnu vrijednost) nekretnina, postrojenja i opreme treba uključiti:
52. Prema MRS 37, potencijalna obveza je:
53. Na koji način Preduzeće provodi popis imovine i obaveza?
54. Osnovna djelatnost Preduzeća je:
55. Koliki je iznos osnovnog kapitala Preduzeća i ko je osnivač?
56. Za šta se može koristiti fond rezervi ?
57. Koliki minimalni iznos mora činiti fond rezervi ?
58. Prilikom pripreme prijedloga za raspored dobiti Uprava vodi računa o sljedećim prioritetima:
59. Samostalni računovođa obavlja?
60. Računovodstvene politike polaze od sljedećih temeljnih pretpostavki ili načela:
61. Ispravka značajnih grešaka će se vršiti ?
62. Prema pojavnom obliku dugoročna imovina u bilansu stanja Preduzeća razvrstava se po sljedećim podgrupama:
63. Stalna sredstva, koja podliježu obračunu amortizacije smatraju se:
64. Niz različitih usluga ima isti raspored prijenosa kupcu ako su ispunjena oba sljedeća kriterija:
65. Sljedeći koraci moraju biti ispunjeni da bi se mogao prihod evidentirati u skladu sa MSFI 15:
66. U skladu sa MSFI 9 Preduzeće primjenjuje?
67. Pri mjerenju dugoročne imovine Preduzeće primjenjuje sljedeće metode?
68. Koji organ Preduzeća je odgovoran da organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja sačinjenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine?